☐

Tangale

Tangale (Tangle) Nigeriako iparraldeko eskualdean hitz egiten den West Chadic hizkuntza da. Jatorrizko hiztun gehienak Akko, Billiri, Kaltungo eta Shongom, (Tokiko Gobernuaren Gombe Estatuko Nigeria estatuan) daude.

Tangale	
Datu orokorrak	
Hiztunak	130.000
Hizkuntza familia	
hizkuntza nostratikoak afroasiar hizkuntzak Txadar hizkuntza West Chadic languages (en) Bole–Tangale languages (en) Tangalic languages (en)	
Informazio filologikoa	
Alfabetoa	latindar alfabetoa
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-3	`tan`
Ethnologue	`tan (http://www.ethnologue.com/language/tan)`
Glottolog	`nucl1696 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/nucl1696)`

Eduki-taula

Fonolgia

Izenak

Aditzak

Izenordaina

Kanpo estekak

Fonolgia

Badira bederatzi bokal Tangale: bakoitzak kontraste luze eta labur bat dute. 34 hiztun kontsonante fonema daude, eta hizkuntzak kontrakoak diren bi tonu maila erabiltzen ditu. Tangalearen ezaugarri nabarmenena bokalaren harmonia da. Atzizkiak hitz batean bokal guztiak irekita edo itxita dauden kontrolatzen du.

Izenak

Izenek genero maskulino edo femeninoa dute, hizkuntza askotan bezala, baina genero desberdinetako akordio sistema (ezkutuko generoa) bakarrik ikusten da.

Izenak ez daude pluralarekin markatuta, "haur" hitzak izan ezik, irregular plural forma baitu, eta atzizkiak izen definituak markatzen ditu. Hala ere, izenek ere atzizki posesiboa hartu dezakete.

Aditzak

Hizkuntza honetako aditzek honako forma segmentalen sustraiak dituzte: CVC-, CVːC-, CV(m)CC-, eta CVC. Aditzen sustraiak bederatzi modu desberdinetako aniztasuna markatu ahal dute.

Izenordaina

Sistema pronominaletan 8 kategoria bereizten dira: hirugarren pertsona, singular eta pluralak, eta bigarren eta hirugarren pertsona (forma singularren bereizketa generoa). Hiru izenordeko independente (edo absolutu) mota daude. Subjektu izenordek ere hiru forma dituzte, TAM ezberdinetan erabiltzeko bereizten direnak. Objektuak eta zeharkako objektuaren pronominalak aditzarekin bat egiten dute. Atzizki posesiboa (edo jabedun akordioaren atzizkia) izenekin lotzen da eta posesiboa indibidualizatzen du, pronominalak beste kategoria batzuen arabera. Izenordain erreflexibo batek osatzen du, atzizki posesiboa duena.

Kanpo estekak

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q529921 · **Identifikadoreak** · BNF: 12411835f (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12411835f) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12411835f) · LCCN: sh2002007695 (https://id.loc.gov/authorities/sh2002007695)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tangale&oldid=7344584"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala

-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu
  Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste hizkuntzak

- Piemontèis
- Русский
- Tagalog
- Kiswahili
- English
- Brezhoneg
- Deutsch
- Hrvatski
- Português

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 14 abendua 2019, 20:18.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.